






**AM**




**PM**





## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dimércoles 22 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**

**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
en Dimércoles 22 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ara ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, principaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2000 m aproximativamente. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per



dessús des 2400 m aproximativament.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà.



## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimércoles 22 03 2023

! Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimércoles 22 03 2023

! Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

! N hèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Gran**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m approximativamente. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Precaucion enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-èst e èst.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, principaument enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2400 m approximativamente, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2000 m approximativamente. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides fòrça granes. Açò se da principaument enes pales arribentes orientades a èst.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativamente, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per



dessús des 2400 m aproximativament.


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dimércoles 22 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dimércoles 22 03 2023



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se de manèra fòrça isolada ath pas d'un montanhaire, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst per dessús des 2400 m approximativament. Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a oèst per dejós des 2400 m approximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativamente, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m approximativamente.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi reduxit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.



## Tendéncia


Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dimércoles 22 03 2023

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Dimércoles 22 03 2023



Nhèu umida



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuéncia: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan

A prumèra ora deth maitin predominen majoritariament condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament de lauegi fòrça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques, e tanben enes pales fòrça arribentes orientades a èst e oèst per dejós des 2400 m aproximativament. En quauqui endrets, es lauegi pòden arrossegar tot eth mantèth de nhèu umida e arténher mides mejanes. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable pendent era maitiada. Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Aguestes condicions deth temps provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

Peth moment i a pòca nhèu en còtes baishes e mejanes.

### Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.